



# education

Department:  
Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA 2 (P2)

MEMORANDUM

EXEMPLAR 2008

MATSHWAO: 120

NAKO: Dihora tse 2

Memorandamo ona o na le maqephe a 7.

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO (KAROLO YA A)**  
**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI / 2<sup>nd</sup> ADDITIONAL LANGUAGE**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e foofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80%-100%</b>	<b>70%-79%</b>	<b>60%-69%</b>	<b>50-59%</b>	<b>40-49%</b>	<b>30-39%</b>	<b>00-29%</b>
<b>MORALO: tlhophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi</b>	Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang  Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi  Bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o babatsehang	Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang  Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi  Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong moqoqo o bopilweng ka bokgabane.	Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.  O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi  Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopfatsang.	Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.  Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng  Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amohelehileng,	Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.  Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.  Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng.	Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.  Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema  Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.	Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo a haella haholo.  Kutlwisiso ya ditlhoko le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo.  Ha ho bopaki ba hore moralo (kapa moralo ha o a etswa hohang) o lebisa tlhahisong ya moqoqo o ngotsweng.
<b>Matshwao: [5]</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>SEBOPEHO: diratswana, selelekela le qetelo; bolelele bo loketseng</b>	Diratswana tse phethahetseng, tse hokahaneng ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle  Selelekela le qetelo tse babatsehang hahlolo tse dumellanang le mosebetsi  Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako  Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dumellanang le mosebetsi  Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako  Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi  Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang  Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi  Bolelele bo nepahetseng	Kelohlolo e seng kae diratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng  Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi  Bolelele bo nepahetseng	Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano  Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang  O batla o le molelele/ mokgutshwane	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo  Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo  O molelele/ mokgutshwane haholo
<b>Matshwao: [10]</b>	<b>10</b>	<b>8 - 9</b>	<b>7</b>	<b>5 - 6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1 - 2</b>

NSC – Memorandum

<p><b>DIKAHARE (difuperweng): tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba</b></p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa ka botlalo le ka ho phethahala</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e ntle haholo</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e ntle</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka tsela e kgotsofatsang</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo lekaneng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo lekaneng</p>	<p>Dintlha tse tshhehatsang ke tse haellang, tse kgodisang hanyenyane feela mme e se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo</p> <p>Sehlooho se sekasekwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo haellang haholo</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka bokgoni bo haellang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshhehatsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgoiweha ka bothata haholo</p> <p>Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloh ka bnofokodi bo boholo haholo</p>
<p><b>Matshwao: [15]</b></p>	<p><b>14 - 15</b></p>	<p><b>11 - 13</b></p>	<p><b>9 - 10</b></p>	<p><b>7 - 8</b></p>	<p><b>5 - 6</b></p>	<p><b>3 - 4</b></p>	<p><b>0 - 2</b></p>
<p><b>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, dibopeloh le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo, Rejisetara/ setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemi setso, maemo le sebopeloh ho latela ditlhokeho</b></p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo, ya mefutafuta e batsi mmoho le dibopeloh tsa dipolelo</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe ka bokgoni bo botle, setaele se hlakileng sa hae</p> <p>Tshebediso e ikgethileng ya sehala e ntlafatsa se ngotsweng ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibopeloh tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Tshebediso ya sehala ka tsela e fapafapanang e laolwa ka ho phethahala</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mefutafuta e batlang e le batsi le dibopeloh tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe hantle mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Tshebediso ya sehala ka tsela e fapafapanang e batlang e laolwa ka ho phethahala</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, dikapolelo le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo bo seng bokae</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeloh tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang</p> <p>Rejisetara e sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p> <p>Taolo e lekaneng ya tshebediso ya sehala ka tsela e bontshang ho fapafapana</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, dikapolelo le bopaki bo bonyenyane bo supang kgetho ya mantswa e bontsha ng boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeloh tsa dipolelo tse tlwaelehileng</p> <p>Rejisetaran le setaele di sebedisitswe ka tsela e lekaneng, feela e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng</p> <p>Tshebediso e seng kae ya sehala ka ho fapafapana</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, dikapolelo mme o bontsha kgetho ya mantswa e haellang</p> <p>Sebedisa thutapuo ka bokgoni bo haellang, dibopeloh tsa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo</p> <p>Rejisetara le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo bo haellang ba setaele sa hae</p> <p>Sebedisa sehala ka ho fapafapana ka sewelo</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, dikapolelo mme o bontsha tlhokeho ya kgetho ya mantswa e nang le boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafalla ke ho sebedisa dibopeloh le mefuta ya dipolelo</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara e loketseng, setaele kapa ho ikutlwahatsa</p> <p>Sebedisa sehala ka ho fapafapana ka bokgoni bo haellang haholo.</p>

NSC – Memorandum

	Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo	Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang	Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo	Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo	Diphoso tse totobetse tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo
<b>Matshwao: [15]</b>	<b>14 - 15</b>	<b>11 - 13</b>	<b>9 - 10</b>	<b>7 - 8</b>	<b>5 - 6</b>	<b>3 - 4</b>	<b>0 - 2</b>
<b>TEKOLO BOTJHA: ho hlaola diphoso, bala hape, le ho nehelana ka sehlahiswa se phethahatseng</b>	Bopaki bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena  Tema e babatsehlang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang  Nehelano e babatsehlang	Bopaki bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena  Bopaki bo hlakileng ba hore mosebetsi o lekotswe botjha, ha lokiswa boholo ba diphoso mme sehlahiswa sa ho qetela se setle haholo  Nehelano e ntle haholo.	Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena  Bopaki bo batlang bo hlakile ba hore mosebetsi o lekotswe botjha ho lokisa boholo ba diphoso mme sehlahiswa sa ho qetela ke se phethetsweng hantle  Nehelano e ntle haholo	Bopaki ba ho kgwaritsa hape ho lokisa diphoso a sebetsa ka boyena ka tsela e kgotsofatsang  Diphoso tse ngata di lokisitswe ha ho balwa hape le ho lekola botjha, mme ha hlahiswa moqoqo o kgotsofatsang  Nehelano e kgotsofatsang	Bopaki bo seng bokae ba ho kgwaritsa hape, ho bala hape ho lokisa diphoso  Bopaki ba hore mosebetsi o lekotswe botjha ho lokisa diphoso mme ha nehelanwa ka sehlahiswa se phethetsweng se kgotsofatsang  Nehelano e amohelehileng	Kgwaritsa hape empa o hloleha ke ho lokisa boholo ba diphoso  Mosebetsi ha o a lekolwa botjha ka tsela e lekaneng hoo ho leng boima ho bala sehlahiswa se phethetsweng  Nehelano e haellang	Diphoso tse ngata tse rothofatsang moelelo  Mosebetsi ha o a lekolwa botjha ho lokisa diphoso Diphoso di ngatangata hoo le moelelo o batlang o le lerootho.  Nehelano e fokolang
<b>Matshwao: [5]</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0 - 1</b>

**Keriti e sebediswang bakeng sa ho tshwaya Karolo ya A (Moqoqo):**

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	5	Mor. =
Sebopelo	10	Seb. =
Dikahare	15	Dik. =
Puo le setaele	15	P/S =
Tekolobotjha	5	Tek. =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**Moithuti o tshwauwa hodima matshwao a mashome a mahlano (50).** Matshwao ao moithuti a a fumaneng (ha a se a tshwailwe) a fetolelwe ho matshwao a mashome a mane (40).

Ho ka sebediswa fomula ena: 
$$\frac{\text{matshwao ao moithuti a a fumaneng} \times 40}{50}$$

=

**RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO (KAROLO YA B & C)**

**(TSE TELELE LE TSE KGUTSHWANE)**  
**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI / 2<sup>nd</sup> ADDITIONAL LANGUAGE**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80%-100%	70%-79%	60%-69%	50-59%	40-49%	30-39%	00-29%
<b>MORALO: tlhophiso ya mehopolo, kutlwisiso ya mosebetsi.</b>	Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e babatsehang  Kutlwisiso e phethahetseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi  Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang.	Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang  Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi  Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane	Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo  O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi  Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsopatsang	Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo  Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng  Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e amohelehileng,	Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo  Phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng  Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng	Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe  Haellwa ke kutlwisiso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema  Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo	<u>Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</u>  Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batlehang di haella haholo  _____
<b>Matshwao: [2]</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>SEBOPEHO: - matshwao a sebopelo, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng</b>	O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopelo ka tsela e phethahetseng.  Diratswana di phethahetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle  Selelekela le qetelo ke tse babatsehang haholo, di dumellana le mosebetsi  Tema e bopilwe ka tsela e babatsehang.  Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e ntle haholo.  Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako  Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi  Tema e bopilwe hantle haholo mme e nepahetse  Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e kgotsopatsang  Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako  Selelekela le qetelo di ntle mme di dumellana le mosebetsi  Tema e bopilwe hantle mme boholo e nepahetse  Bolelele bo nepahetse	O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka kutlwisiso e lekaneng  Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwahalang  Selelekela le qetelo di ntle ho kgotsopatsang, ho latela mosebetsi  Tema e bopilwe ka nepahalo ho lekaneng  Bolelele bo nepahetse	O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopelo, dikgeo mona le mane.  Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng  Selelekela le qetelo tse kgotsopatsang, ho latela mosebetsi  Tema e bopilwe ka tsela e bonolo mme e baleha habonolo  Bolelele bo nepahetse	Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e fokolang.  Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano  Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang  Tema e bopilwe ka tsela e fokolang, e baleha ha boima  Tema e batla e le telelele/kgutshwane	Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopelo.  Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo  Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokolang haholo  Tema e bopilwe ka tsela e fokolang mme e baleha ha boima haholo.  Tema e telelele/ kgutshwane haholo
<b>Matshwao: [5]</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

NSC – Memorandum

<p><b>DIKAHARE (difuperweng): Tlhophiso ya mehopolo le dintlha, kgokahano, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba</b></p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo ka tsela e babatse-hang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka botlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso le maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo</p> <p>Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaogkaoha</p> <p>Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p>	<p>Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo</p> <p>Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bo-kgoni bo haellang.</p>	<p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgoiweha ka bothata haholo</p> <p>Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng</p> <p>Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bnofokodi bo boholo haholo.</p>
<p><b>Matshwao: [7]</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>1</b></p>
<p><b>PUO LE SETAELE: Tlotlontswe, popeho ya dipolelo; mopeleto, tshebediso ya puo;</b></p> <p><b>Rejisetara le sehalo setaele, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo.</b></p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mofutafuta e batsi mmoho le dibopeho tsa dipolelo.</p> <p>Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mofutafuta e batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng</p> <p>Rejisetara le sehalo sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo</p> <p>Tshebediso ya mofutafuta e batlang e le batsi le dibopeho tsa dipolelo ka tsela e dibopeho tsa dipolelo le e batlang e nepahetseng</p> <p>Rejisetara le sehalo di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo bo seng bokae</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mofuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang</p> <p>Rejisetara le sehalo sebedisitswe ka tsela e kgotsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e boiqapelo bo bonnyane</p> <p>Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mofuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng</p> <p>Rejisetara, sehalo le setaele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng</p>	<p>Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e haellang</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo</p> <p>Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae</p>	<p>Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswa a bontshang boiqapelo</p> <p>Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mofuta ya dipolelo</p> <p>Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa</p>

Matshwao: [4]	4	4	3	3	2	2	1
<b>Bala hape/ lekola botjha ho lokisa diphoso le ho nehelana</b>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho lokisa diphoso.</p> <p>Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang</p> <p>Nehelano e babatsehang</p>	<p>Bopaki bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phe-thetsweng se setle haholo</p> <p>Nehelano e ntle haholo</p>	<p>Bopaki bo batlang bo hlakileng ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema boholo e hloka diphoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phe-thetsweng se setle</p> <p>Nehelano e ntle</p>	<p>Bopaki bo kgotsofa tsang ba hore o badile hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phe-thetsweng se kgotsofatsang</p> <p>Nehelano e amohelehileng</p>	<p>Bopaki bo seng bokae ba ho bala hape ho lokisa diphoso</p> <p>Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phe-thetsweng se kgotsofatsang</p> <p>Nehelano e kgotsofatsang</p>	<p>Bopaki bo bonyenyane ba ho bala hape.</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phe-thetsweng se baleha ha boima</p> <p>Nehelano e haellang</p>	<p>Diphoso tse ngata haholo mme di rothofatsa moelelo</p> <p>Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso.</p> <p>Sehlahiswa se phe-thetsweng se baleha ha boima</p> <p>Nehelano e fokolang</p>
Matshwao: [2]	2	2	2	1	1	1	0

**Keriti e sebediswang bakeng sa ho tshwaya Dikarolo tsa B le C (Ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane):**

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Moralo	2	Mor. =
Sebopeho	5	Seb. =
Dikahare	7	Dik. =
Puo le setaele	4	P/S =
Tekolobotjha	2	Tek. =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**ELA HLOKO:**

- Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlalasisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlalobi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisso, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng.